



ACTA CONSELL MUNICIPAL DE JOVES

Dia: 20 de novembre 2018

Horari: 19 de la tarda

Lloc: Oficina Jove del Bages

Assistents:

- Robert, Batrakes
- Mònica, MIJAC Sagrada Família
- Mònica, Esplai Vic Remei
- Maria, Jovent republicà
- Ivan, Associació 2014
- Marc, Tarima
- Denís, Jovent republicà
- Hassan, àngels de nit
- Guillem, A.E. Cardenal Lluch
- Marc, A.E. Cardenal Lluch
- Ernest, A.E. Caval BBernat
- Eva, A. E. Cavall Bernat
- Pol , A. E. Cavall Bernat
- Laura , Tècnica de joventut Ajuntament
- Cristina , secretària del consell de joves
- Anna Crespo: regidora de joventut de l'Ajuntament de Manresa

1. Pla Local de joventut

S'explica a través d'un power point, la situació del pla local de joventut, concretament els eixos i les accions que s'han anat desenvolupant al llarg d'aquest 2018. Es proposa realitzar una dinàmica on per grups es distribueixen unes fotocopies on s'explica de cada acció els seguiments i els resultats obtinguts. Cada grup ha de valorar-ho i llavors ho posem en comú. A continuació es fa un recull de les propostes:

- Fer més publicitat de l'assessorament a les entitats, ja que no es coneix.
- Informar a les entitats a través d'un pòster dels tràmits que cal seguir quan es vol fer un acte a la via pública o bé sol·licitar un



equipament. Aquest pòster es pot distribuir i que les entitats s'ho pengin a la seva seu.

- Fer cinema gratuït a espais municipals.
- Comunicació: fer visible la web, fer sol·licituds a través de la web de Manresa jove per tal de fer-la més visible, difondre el canal Manresa Jove a través de les xarxes socials de les entitats, fer sortir les activitats com "sponsored" a les xarxes socials, no crear grups de watts app amb molta gent.
- Promoure més cases d'ofici però amb altres professions.
- Assessoria d'ocupació (continuïtat)
- Incrementar el punt al pati, ja que arriba molt a les persones joves.
- Tornar a recuperar la batalla de bandes
- El casal de Joves la Kampana' té la imatge d'estar enfocat a jove immigrants.
- Es proposa fer newsletters i que es faci arribar a la gent jove de la ciutat, no només a les entitats.
- Caldria recuperar les subvencions a les entitats juvenils, ja que amb la carta d'ajuts no n'hi ha prou.
- Es proposa recuperar la batalla de bandes i que sigui un projecte propi del consell de joves.
- Es proposa que hi ha gi més murs lliures a la ciutat i que es faci més publicitat.
- Es proposa que es faci més difusió de les pel·lícules de cine club.
- Transport: no existeix una targeta de bus municipal amb descomptes, més enllà de la T-16. Caldria potenciar formes més pràctiques de pagament de l'autobús, com per exemple poder pagar depenent del nombre de parades que fas., i que es pugui fer a través del telèfon mòbil.

Com a conclusió, les entitats coincideixen que es fan moltes coses, però que és difícil que les persones joves ho coneguin.

També es fa la reflexió que les persones joves estan desconnectades de les administracions públiques que caldria promoure polítiques per tal d'apropar les administracions a les persones joves.



2. Reflexions entorn del Consell de joves

Es proposa que el consell sigui un espai de vincle entre l'administració pública i les persones joves.

També es proposa que la freqüència de les trobades s'anirà determinant en funció de les necessitats, però es veu bé fer un consell a inici de curs i un altre a final de tancament.

També es proposa que el consell tingui una identitat pròpia i que els i les joves de Manresa ho haurien d'associar a l'organització d'alguns actes en concret.

Es proposa realitzar una altre trobada del consell de joves el mes de març del 2019 i en aquesta trobada realitzar uns 15 minuts d'intercanvi d'informació i després fer un debat d'alguna temàtica en concret que entre tots i totes podem escollir.